

<b>IVEX doo</b>	<b>IVEX d.o.o.</b> <b>Inspeksijsko tijelo</b>	<b>IVEX d.o.o. Usora</b> Inspeksijsko tijelo <a href="http://www.ivexdoo.ba">www.ivexdoo.ba</a>
-----------------	--	---

## Ugovoreni uslovi poslovanja

Ugovoreni uslovi poslovanja vrijede za inspekciju / verifikaciju mjerila u Inspeksijskom tijelu (pregled, ispitivanje, označavanje i izdavanje izvještaja i certifikata kojim se potvrđuje da mjerilo ispunjava propisane mjeriteljske zahtjeve).

Klijentima se uvijek skrene pažnja da pažljivo pogledaju Ugovorene uslove poslovanja. Nepoznavanje njegovih pravila ne može biti predmet reklamacije ili garancijske poprave.

### I PODRUČIJE PRIMJENE

Ugovoreni uslovi poslovanja određuju prava i obaveze obje ugovorene strane, na jednoj strani Ivex d.o.o. Usora za poslove koje će obavljati Inspeksijsko tijelo (IT Ivex Usora i IT Ivex podružnica Dobojski) i na drugoj strani korisnik usluge, te određuje način svojstva i uslove poslovanja i oni su sastavni dio ugovora, ponude.

Ugovoreni uslovi poslovanja su objavljeni na web stranici Ivex d.o.o. Usora [www.ivexdoo.ba](http://www.ivexdoo.ba). Oni se mogu tokom primjene promjeniti, a nova verzija počinje vrijediti danom objave na web stranici firme. Ugovoreni uslovi poslovanja su takođe na raspolaganju na lokaciji firme Ivex.

### II VRSTE INSPEKCIJE

Rb	Područje inspekcije npr. dizajn proizvoda, proizvodi (materijali ili oprema), montaža, planiranje, prostori, procesi, usluge i pregledi	Tip i opseg inspekcije npr. inspekcija toku eksploatacije ili inspekcija novih proizvoda	Metode i procedure npr. propisi, standardi, specifikacije, interne procedure
1	<b>Mjerila i mjerni sistemi za kontinuirano i dinamičko mjerjenje protoka/zapremine tečnosti koje nisu voda</b> <i>Uredaji za točenje tečnog naftnog plina (LPG) maksimalnog protoka Qmax=50 L/min</i>	naredna inspekcija vanredna inspekcija	Pravilnik o mjeriteljskim uslovima za mjerila i mjerne sisteme za mjerjenje protoka volumena tecnog naftnog gasa (Službeni glasnik BiH Broj 26/18)  MUP.Z-(5;6)/1 - Metrološko uputstvo za pregled sprava za merenje tečnih goriva (Glasnik SZMDM, br.4/84)
2	<b>Mjerila i mjerni sistemi za kontinuirano i dinamičko mjerjenje protoka/zapremine tečnosti koje nisu voda</b> <i>Mjerni sistemi za mjerjenje protoka/zapremine tečnog naftnog plina (LPG) maksimalnog protoka Qmax=550 L/min</i>	naredna inspekcija vanredna inspekcija	OIML R 117-1:2007, MUS.Z-15/2
	<b>Mjerila i mjerni sistemi za kontinuirano i dinamičko</b>		Pravilnik o mjeriteljskim uslovima za mjerila i mjerne

<b>IVEX doo</b>	<b>IVEX d.o.o.</b> <b>Inspeksijsko tijelo</b>	<b>IVEX d.o.o. Usora</b> Inspeksijsko tijelo <a href="http://www.ivexdoo.ba">www.ivexdoo.ba</a>
-----------------	--	---

<b>3</b>	<b>mjerjenje protoka/zapremine tečnosti koje nisu voda</b> <i>Uredaji za točenje tečnih naftnih goriva maksimalnog protoka Q<sub>max</sub>=100 L/min</i>	naredna inspekcija vanredna inspekcija	sisteme za mjerjenje protoka volumena tečnih naftnih goriva ( <i>Službeni glasnik BiH Broj 26/18</i> )  MUP.Z-(5;6)/1 - Metrološko uputstvo za pregled sprava za merenje tečnih goriva (Glasnik SZMDM, br.4/84)
<b>4</b>	<b>Mjerila i mjerni sistemi za kontinuirano i dinamičko mjerjenje protoka/zapremine tečnosti koje nisu voda</b> <i>Mjerni sistemi za mjerjenje protoka/zapremine tečnih naftnih goriva maksimalnog protoka Q<sub>max</sub>=750 L/min</i>	naredna inspekcija vanredna inspekcija	OIML R 117-1:2007, MUS.Z-15/2
<b>5</b>	<b>Automatska mjerila nivoa tečnosti; L<sub>max</sub>=3.5 m</b>	naredna inspekcija vanredna inspekcija (nakon ugradnje)	OIML R 85-1&2:2008. (8.4. Subsequent Verification)

### III CIJENE I TROŠKOVI

Klijentu se uračunaju troškovi inspekcije mjerila, koji imaju vezu sa navedenim uslugama. Cijena za obavljenu uslugu se određuje na osnovu:

- Cijene usluge/rada ili dogovorene cijene za uslugu/rad.

### IV NEPREDVIĐENI DODATNI RADOVI I PONAVLJANJE POSLA

U slučaju ponavljanja usluge/radova koji su posljedica svojstva predmeta usluge/rada, onda se cijena odredi na osnovu pisanih ili usmenih sporazuma sklopljenog s klijentom.

### V VALJANOST PONUDE

Ponuda obavezuje Inspeksijsko tijelo da obavi predviđeni posao za vrijeme koje je navedeno u ponudi.

Ako rok nije naveden rok važenja ponude je 60 dana.

### VI POČETAK IZVOĐENJA USLUGA

Kada stranka pismeno predaje zahtjev za izvođenje inspekcije ili ako iz drugih okolnosti proizilazi upit stranke za izvođenje inspekcije. Inspeksijsko tijelo u najkraćem mogućem vremenu obavještava klijenta o mogućnostima izvođenja usluge.

### VII PREKIDANJE ILI OTKAZIVANJE IZVOĐENJA USLUGE

U slučaju prekida ili otkazivanja usluge klijent je dužan platiti troškove za rad koji je bio obavljen do trenutka prekida, te eventualne druge troškove koji proizilaze neposredno iz prekida tražene usluge od strane naručioca.

### VIII UPOTREBA DOKUMENATA

Klijent i treća osoba smije upotrijebiti izdate izvještaje i certifikate isključivo samo za namjenu za koju su bili izdati. Izvještaji i certifikati se upotrebljavaju samo kao cjelina.

<b>IVEX doo</b>	<b>IVEX d.o.o.</b> <b>Inspeksijsko tijelo</b>	<b>IVEX d.o.o. Usora</b> Inspeksijsko tijelo <a href="http://www.ivexdoo.ba">www.ivexdoo.ba</a>
-----------------	--	---

Inspeksijsko tijelo ne bi ni u kom slučaju predao, prodao, dao u najam ili na drugi način trgovao sa podatcima klijenta.

#### IX NEPRISTRASNOST I NEZAVISNOST

Inspeksijsko tijelo (IT IVEK d.o.o. Usora i IT IVEK d.o.o. podružnica Dobo) je dio matične organizacije IVEK d.o.o. Usora. Kompletno osoblje IT-a je potpisalo izjavu o nepristranosti i čuvanju poslovne tajne, a rukovodstvo MO je potpisalo izjavu o radu u skladu sa propisanom dokumentacijom. Svoju nezavisnost IT u poslovanju je dokazalo uvođenjem i primjenom standarda BAS EN ISO/IEC 17020 kao i iskazanom politikom kvaliteta i priručnikom kvaliteta.

#### X POVJERLJIVOST PODATAKA

Sve informacije dobivene ili nastale tokom inspekcijskih aktivnosti su provjerljive. Svi dokumenti o inspekciji vode se kao poslovna tajna i tretiraju se na povjerljiv način, osim ako to zakon drugačije ne zahtjeva.

#### XI ODGOVORNOST

Ivek d.o.o. Usora kao matična organizacija je odgovorna klijentu za štetu koja je nastala pri obavljanju djelatnosti IT.

Klijent može poslati prigovor na obavljenu uslugu u pisanom obliku. IT se obavezuje da će prigovor ili žalbu rješavati po uspostavljenim procedurama za njihovo rješavanje.

#### XII VIŠA SILA

Inspeksijsko tijelo ne odgovara za štetu, koja nastane zbog uslova koje nije bilo moguće spriječiti, zanemariti i ignorisati.

#### XIII ROK ISPUNJAVANJA OBAVEZA

Rok izvršavanja obaveza od strane Inspekcijskog tijela reguliše se ponudom ili ugovorom.

#### XIV PLAĆANJE

Način i rokovi plaćanja regulišu se ponudom i ugovorom.

#### XV SPECIFIČNI USLOVI POSLOVANJA

##### Uslovi valjanosti usluga

Rezultati dobiveni inspekcijom su navedeni u izvještaju o inspekciji i predstavljaju stanje u trenutku obavljanja inspekcije.

#### Sigurnost

Korisnik je dužan mjerila držati u takvom stanju da nisu i ne smiju biti nesigurni i škodljivi po zdravlje ili okolinu. Mjerila ne smiju uzrokovati opasnost po zdravlje ljudi i okoline. Ukoliko to nije moguće osigurati korisnik je dužan obavijestiti Inspekcijsko tijelo o potencijalnim nesigurnostima tokom rukovanja.

Rukovodilac/Tehnički rukovodilac Inspekcijskog tijela